

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine kojeg zastupa Ibrica Lakišić predsjednik Vijeća i Komisija za zaštitu konkurenčije Republike Srbije koju zastupa prof. dr Dijana Marković Bajalović predsednica Saveta, zaključili su

**MEMORANDUM  
o međusobnom razumijevanju i saradnji na području politike i  
prava tržišne konkurenčije**

**Član 1.**

Potpisivanjem ovog Memoranduma o međusobnom razumijevanju i saradnji na području politike i prava tržišne konkurenčije (u daljem tekstu: Memorandum), Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine i Komisija za zaštitu konkurenčije Republike Srbije (u daljem tekstu: potpisnici Memoranduma), izražavajući želju za unapređivanjem saradnje na području politike tržišne konkurenčije, imajući za cilj unapređivanje i razvoj bilateralnih odnosa na osnovu načela jednakosti i zajedničke dobrobiti, osiguravajući uslove za efikasno djelovanje tržišta proizvoda i usluga u skladu sa pravilima odnosno načelima tržišne konkurenčije polazeći od njegovog značaja za uspostavljanje i razvoj slobodnog ekonomskog tržišta, saglasni su da će svoju međusobnu saradnju zasnovati na načelima i postupcima utvrđenim ovim Memorandumom.

**Član 2.**

Potpisnici Memoranduma saglasni su da će unapređivati i jačati saradnju na području primjene prava i politike tržišne konkurenčije.

**Član 3.**

Međusobna saradnja ostvarivaće se u zajedničkom interesu potpisnika Memoranduma i načelno će biti usmjerena na:

- a) razmjenu zakonodavnih normi i drugih pravnih izvora na osnovu kojih se provode aktivnosti potpisnika Memoranduma u ostvarivanju njihove nadležnosti na području zaštite tržišne konkurenčije;
- b) unapređenje pravnog okvira za ograničavanje djelovanja i kontrolu koncentracija, uzimajući u obzir praksu potpisnika Memoranduma i pravnu regulativu i iskustvo Evropske zajednice;
- c) razmjenu iskustava u provođenju postupka za utvrđivanje povreda/kršenja propisa u području tržišne konkurenčije;
- d) redovnu razmjenu godišnjih izvještaja o radu, ostalih dokumenata i pregleda aktivnosti potpisnika Memoranduma, i
- e) razvoj bilateralne saradnje u cilju prisustvovanja različitim aktivnostima koje se organizuju na međunarodnom nivou.

#### **Član 4.**

Osnovni oblici međusobnog djelovanja potpisnika Memoranduma na području tržišne konkurenциje mogu biti sljedeći:

- a) razmjena podataka koji nemaju povjerljivi karakter a vezani su za predmete i pravnu normativu;
- b) organizacija studijskih posjeta u cilju stručnog usavršavanja kadrova;
- c) razmjena stručnjaka radi učešća u stručnim aktivnostima i/ili pomoći u izvršenju tih aktivnosti kao i u postupku donošenja odluka, ako je to potrebno, a na zahtjev jednog od potpisnika Memoranduma;
- d) prisustvovanje konferencijama, simpozijima, seminarima i/ili drugim događajima koji se organizuju u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji u svrhu promovisanja zaštite tržišne konkurenциje;
- e) organizacija radnih grupa na stručnom nivou unutar potpisnika Memoranduma kako bi se na operativnom nivou osigurala razmjena podataka o pojedinim pitanjima od zajedničkog interesa putem elektronske pošte;
- f) organizacija međusobnih sastanaka/posjeta na visokom nivou kako bi se raspravile mogućnosti i pravci daljeg kretanja bilateralne saradnje;
- g) organizacija stručnog usavršavanja kadrova ovisno o raspoloživim sredstvima, i
- h) razmjena dokumenata, studija i knjiga i druge literature iz područja tržišne konkurenциje.

---

#### **Član 5.**

Ni jedan od potpisnika ovog Memoranduma neće trećoj strani stavljati na raspolaganje ili davati informacije i podatke dobivene od drugog potpisnika Memoranduma bez njegovog prethodnog odobrenja.

#### **Član 6.**

Razmjena informacija putem elektronske pošte ili prilikom sastanaka predstavnika potpisnika Memoranduma obavljaće se na službenim jezicima zemalja potpisnica.

#### **Član 7.**

Dnevne redove za sastanke, podatke i mjesto održavanja sastanaka, te druge uslove uključujući i finansijske, potpisnici Memoranduma utvrđivaće posebno.

#### **Član 8.**

Sve eventualne sporove vezane za tumačenje i način provođenja ovog Memoranduma potpisnici Memoranduma nastojaće riješiti mirnim putem.

#### **Član 9.**

Ovaj Memorandum neće kršiti i/ili na neki drugi način uticati na prava i obveze potpisnika Memoranduma koje proizilaze iz drugih međunarodnih memoranduma u kojima oni učestvuju.

### **Član 10.**

Ovaj Memorandum potpisnici mogu izmijeniti samo zajednički i uz prethodnu konsultaciju.

### **Član 11.**

U cilju primjene ovog Memoranduma potpisnici Memoranduma odredit će osobe za kontakt koje će održavati saradnju putem službenih i/ili neslužbenih sastanaka.


### **Član 12.**


Ovaj Memorandum je sastavljen i potписан u 2 primjerka na zvaničnim jezicima u Bosni i Hercegovini: bosanskom, srpskom i hrvatskom; zvaničnom jeziku u Republici Srbiji srpskom i engleskom jeziku.


Ovaj Memorandum potписан je u Beogradu dana 15.04.2009. godine.

Za Konkurencijsko vijeće  
Bosne i Hercegovine

Za Komisiju za zaštitu konkurenčije  
Republike Srbije

  
Ibrica Lakišić  
Predsjednik Vijeća

  
Prof. dr Dijana Marković Bajalović  
Predsednica Saveta



bio protokola: 01-01-50 - 358-1/09  
Sarajevo: 22.04.2009